

## 5. WiFi

Prof.dr Igor Radusinović

igorr@ucg.ac.me

dr Slavica Tomović

slavicat@ucg.ac.me

1

## WiFi

- Uvod
- MAC kontrola
- Fizički nivo

2

# WiFi

## Uvod

- ❑ IEEE 802.11 familija standarda
- ❑ WiFi uređaji pristupaju mreži preko AP (Access Pointa)
- ❑ Skup uređaja povezanih na AP se naziva Basic Service Set (BSS)
- ❑ AP svakih 100ms šalje beacon frejm koji sadrži osnovne karakteristike BSS-a
- ❑ Definiše MAC podnivo (CSMA-CA i RTS-CTS) i fizički nivo (sub GHz, 2.4GHz, 5GHz i 60GHz za brzine od 1Mb/s do nekoliko Gb/s)

3

# WiFi


## MAC kontrola (CSMA-CA)

### 802.11 pošiljalac

1. ako pošiljalac detektuje slobodan kanal tokom trajanja intervala **DIFS** (Distributed Interframe Space) tada se šalje cijeli frejm (nema detekcije kolizije)
2. ako se tokom DIFS detektuje zauzeti kanal tada se
  - Izračunava slučajno *backoff* vrijeme tajmera
  - Dok je kanal zauzet tajmer se zaustavlja
  - Nakon oslobađanja kanala timer odbrojava
  - Kada istekne tajmer, ako je kanal slobodan počinje slanje frejma
  - Ako nakon slanja nema potvrde ACK, povećava se slučajni backoff interval, i ponavlja se korak 2

### 802.11 prijemnik

- ❑ Ako je primljeni frejm ispravan
  - šalje ACK poslije isteka **SIFS** (Short Interframe Space)
  - ACK je potreban zbog problema skriveni terminal
- ❑ Ako primljeni frejm nije ispravan prijemnik odbacuje frejm




4

## WiFi


### MAC kontrola (Problem sakrivenog terminala)

I pored primjene višestrukog pristupa, više bežičnih predajnika i prijemnika može izazivati dodatne probleme:



#### 1. Problem sakrivenog terminala

- B, A detektuju jedan drugog
- B, C detektuju jedan drugog
- A, C se ne detektuju što znači da A, C ne vode računa o interferenciji na mjestu B



#### Slabljenje signala:

- B, A se detektuju
- B, C se detektuju
- A, C se ne detektuju i izazivaju interferenciju na mjestu B

Telekomunikacione mreže 5-5

5

## WiFi

### MAC kontrola (RTS-CTS)

**IDEJA!** dozvoliti korisniku da “rezerviše” kanal duže nego što mu je potrebno za slanje jednog frejma: izbjeći kolizije za velike frejmove


- Pošiljalac prvo šalje mali request-to-send (RTS) frejm pristupnoj tački korišćenjem CSMA
  - RTS frejmovi mogu zapasti u koliziju sa drugim frejmovima (što nije veliki problem jer su kratki)
- Pristupna tačka šalje svima clear-to-send CTS frejm kao odgovor na RTS frejmove
- CTS frejm primaju sva čvorišta ali ga korsiti samo onaj pošiljalac kojemu je namijenjen
  - Pošiljalac počinje slanje frejma sa podacima
  - Druge stanice ne šalju

Korišćenjem malih rezervacionih frejmova  
izbjegava se kolizija velikih frejmova !

Telekomunikacione mreže 5-6


6

## WiFi MAC kontrola (RTS-CTS)



7


## WiFi MAC kontrola (frejm)



8

# WiFi

## MAC kontrola (frejm)




Telekomunikacione mreže 5-9

9

# WiFi

## MAC kontrola (frejm)



Telekomunikacione mreže 5-10

10

# WiFi

## Fizički nivo

- **802.11b**
  - Ratifikovan 1999
  - 2.4-2.5 GHz nelicencirani opseg
  - Širina kanala 20MHz
  - Kapacitet do 11 Mb/s (dijeljeno između korisnika)
  - Domet 38m (unutar objekta) - 140m (van objekta)
  - Domet 5000m (van objekta) ako se koristi licencirani opseg 3.7GHz (SAD)
  - Stvarni kapacitet 6.5Mb/s
  - DSSS (*direct sequence spread spectrum*) na fizičkom nivou
- **802.11a**
  - Ratifikovan 1999
  - Nelicencirani opseg 5.75-5.875 GHz
  - Širina kanala 20MHz
  - Domet 35m (unutar objekta) - 120m (van objekta)
  - Dijeljeni kapacitet do 54 Mb/s (stvarni kapacitet do 25Mb/s)
  - OFDM (*Orthogonal frequency-division multiplexing*)
- **802.11g**
  - Ratifikovan 2003
  - 2.4-2.5 GHz nelicencirani opseg
  - Širina kanala 20MHz
  - Dijeljeni kapacitet do 54 Mb/s (stvarni kapacitet do 25Mb/s)
  - Domet 35m (unutar objekta) - 120m (van objekta)
  - OFDM ili DSSS
- **802.11n**
  - Ratifikovan 2009
  - 2.4-2.5 GHz i/ili 5.75-5.875 GHz nelicencirani opsezi
  - Širina kanala 20 ili 40 Mhz
  - Dijeljeni kapacitet do 600Mb/s (stvarni ispod 200Mb/s)
  - Domet 70m (unutar objekta) - 250m (van objekta)
  - OFDM
  - SU-MIMO (multiple input multiple out)
  - 4 toka podataka istovremeno

Telekomunikacione mreže 5-11

11

# WiFi

## Fizički nivo

- **802.11ad**
  - Ratifikovan 2012
  - 60GHz nelicencirani opseg (57-71GHz) podijeljen na 6 kanal širine 2GHz
  - Kapacitet do 7Gb/s
  - WiGig
  - Domet nekoliko metara
- **802.11ac**
  - Ratifikovan 2013
  - Nelicencirani opseg 5.75-5.875 GHz
  - Kapacitet 6.8Gb/s, stvarna brzina 720Mb/s
  - Širina kanala 160MHz
  - MU-MIMO (do 8 UL i do 4 DL) sa 400Mb/s odnosno 200Mb/s po anteni
  - 256QAM
  - beamforming
  - Veći domet od IEEE 802.11n
- **802.11ah**
  - Ratifikovan 2016
  - 900MHz nelicencirani opseg
  - Extended range
  - Širina kanala 1MHz, 2MHz do 16MHz
  - MU-MIMO na downlinku (4uređaja istovremeno)
  - Dijeljeni kapacitet do 347Mb/s
  - Do 8192 uređaja povezana na AP
  - IoT
  - Restricted Access Window
  - Target Wake Time
  - Sektorizacija
  - Relay AP
  - WiFi HaLow za nisku potrošuu nergije u pametnim vozilima, gradovima,....
  - ...

Hot spot device (WiFi Direct)!!!

Telekomunikacione mreže 5-12

12

## WiFi

### MAC kontrola (efikasnost)

- Može se pokazati da je efikasnost IEEE 802.11b u single user scenariju kada se prenose frejmovi veličine 1500B svega 58%
  - $1500 \cdot 8 / 11 = 1090,9 \mu\text{s}$
  - Prosječno trajanje overhead poruka je  $788,9 \mu\text{s}$
  - Propusnost =  $1500 \cdot 8 / (1090,9 \mu\text{s} + 788,9 \mu\text{s}) = 0,58$